

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore” br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 25. novembra 2016. godine, utvrdio je

SMJERNICE ZA OSTVARIVANJE POLITIKE CENTRALNE BANKE CRNE GORE U 2017. GODINI

1. U cilju daljeg podsticanja i očuvanja monetarne i finansijske stabilnosti, a posebno podsticanja i očuvanja stabilnosti bankarskog sistema, Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: CBCG) će:
 - a. preduzimati potrebne aktivnosti i primjenjivati sve raspoložive mjere i instrumente monetarne i prudencione politike u skladu sa zakonom;
 - b. kontinuirano preispitivati politiku obavezne rezerve, kao najznačajnijeg instrumenta monetarne politike, kao i efikasnost primjene ovog instrumenta i, po potrebi, korigovati stopu obavezne rezerve i/ili obuhvata osnovice;
 - c. kontinuirano analizirati potencijalne rizike i prijetnje po finansijsku stabilnost u cilju njihove identifikacije i smanjenja njihovog uticaja kroz implementaciju ostalih instrumenata monetarne politike - operacija na otvorenom tržištu, kreditiranja banaka u slučaju redovnih potreba za likvidnošću i ostvarivanja funkcije kreditora u krajnjoj instanci;
 - d. razvijati instrumente makroprudencione politike u skladu sa dodijeljenim nadležnostima;
 - e. pratiti i analizirati stanje u svim segmentima finansijskog sistema, radi blagovremenog utvrđivanja svih potencijalnih uzroka nestabilnosti i sposobnosti sistema da ih apsorbuje;
 - f. analizirati uticaj makroekonomskih kretanja u zemlji i uticaje iz okruženja na finansijsku stabilnost u Crnoj Gori i, u zavisnosti od ocjene stanja, preduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti i davati preporuke za preduzimanje mjera čija primjena nije u nadležnosti CBCG u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore, Zakonom o Savjetu za finansijsku stabilnost i Zakonom o tekućim i kapitalnim poslovima sa inostranstvom;
 - g. unapređivati statističku osnovu i indikatore za praćenje finansijske stabilnosti sa ciljem adekvatne identifikacije i procjene potencijalnih rizika u oblastima iz nadležnosti CBCG;
 - h. sprovesti makro stresna testiranja sa ciljem testiranja otpornosti bankarskog sistema na potencijalne šokove iz makroekonomskog okruženja;
 - i. inicirati da se u okviru Savjeta za finansijsku stabilnost kontinuirano sagledava efikasnost rješenja iz Nacionalnog plana za upravljanje finansijskom krizom na nivou cjelokupnog finansijskog sistema;
 - j. intenzivno saradivati sa ostalim regulatorima finansijskog sistema u zemlji, kao i sa relevantnim inostranim regulatorima i drugim institucijama, iz domena finansijske stabilnosti;

- k. kontinuirano analizirati kretanje inflacije, vršiti njeno prognoziranje i doprinosti postizanju i održavanju stabilnosti cijena.
- l. radi očuvanja stabilnosti bankarskog sistema, kao ključnog elementa finansijskog sistema, CBCG će:
 - nastaviti sa primjenom politike opreznog licenciranja, odnosno davanja odobrenja za ulazak novih pravnih subjekata na domaće tržište, kao i izmjena u strukturi akcionara postojećih banaka;
 - raditi na unapređenju procesa upravljanja rizicima u bankama i procesa supervizije zasnovanog na rizicima;
 - u saradnji sa Ministarstvom finansija i Privrednom komorom, podstiće implementaciju i promociju tzv. Podgoričkog pristupa za dobrovoljno vansudsko finansijsko restrukturiranje dugova prema finansijskim institucijama sa ciljem snaženja oporavka ekonomski održivih privrednih subjekata, ublažavanja problema nekvalitetnih kredita i visokih kamatnih stopa, stimulisanja privrednog rasta i razvoja i, u konačnom, očuvanja stabilnosti finansijskog sistema;
 - kontinuirano unapređivati proces stresnog testiranja banaka i primjenjivati ga u praksi sa ciljem blagovremenog utvrđivanja potreba za dodatnim kapitalom i likvidnim sredstvima banaka;
 - u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima vršiti nadzor nad usklađenošću poslovanja banaka sa propisima kojima se uređuju potrošački krediti;
 - nastaviti saradnju sa međunarodnim institucijama na polju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, uz istovremeno jačanje mehanizama i procedura neophodnih za uspješnu implementaciju datog procesa;
 - intenzivno pratiti kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu, sa posebnim akcentom na volatilnosti koje mogu imati negativne reperkusije na bankarski sektor u Crnoj Gori, sa svrhom preventivnog djelovanja i kreiranja sistema adekvatnog nivoa zaštitnog kapitala u odnosu na spoljne šokove;
 - razvijati saradnju sa nacionalnim supervizorima matičnih bankarskih grupa koja imaju zavisna pravna lica u Crnoj Gori, kao i sa ključnim finansijskim institucijama poput Evropske centralne banke i Evropske bankarske agencije, sa ciljem sinhronizovanja i unapređenja supervizorskih aktivnosti;
 - pratiti i implementirati unapređenja na planu međunarodnih multilateralnih dogovora i usvojenih konvencija u oblasti bankarstva.
2. U cilju pružanja podrške Vladi Crne Gore u ostvarivanju ekonomske politike, u mjeri u kojoj to neće dovesti u pitanje ostvarivanje sopstvenih ciljeva i ustavnih odgovornosti i ugroziti nezavisnost, CBCG će:
 - a. davati Vladi Crne Gore preporuke za vođenje ekonomske politike na način da svojim preporukama, mjerama i instrumentima doprinosi privrednom oporavku, povećanju zaposlenosti i konkurentnosti u funkciji održavanja finansijske stabilnosti i podsticanja ekonomskog rasta i razvoja;

- b. pratiti i analizirati makroekonomska kretanja u Crnoj Gori, zemljama regiona, Evropskoj uniji i na globalnom nivou, sa ciljem izrade pouzdanih makroekonomskih prognoza;
 - c. kontinuirano razvijati makroekonomski model crnogorske privrede za praćenje i prognoziranje makroekonomskih kretanja, samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama;
 - d. kontinuirano prikupljati, obrađivati i publikovati statističke podatke iz domena monetarne i platnobilansne statistike, kao i druge podatke za koje je proizvođač statistike CBCG, a koji predstavljaju značajne inpute za utvrđivanje ekonomske politike;
 - e. publikovati tematske radne studije i druge publikacije koje će se baviti aktuelnim makroekonomskim i finansijskim problemima.
- 3.** U cilju održavanja i unapređenja sigurnog i efikasnog platnog prometa, CBCG će:
- a. kontinuirano raditi na održavanju sigurnog i efikasnog funkcionisanja platnog sistema CBCG za izvršavanje platnih transakcija između učesnika u platnom sistemu kao osnovne infrastrukture platnog prometa u Crnoj Gori i njegovom daljem unapređenju kroz praćenje i implementaciju međunarodnih standarda, principa i najbolje prakse funkcionisanja savremenih platnih sistema i platnog prometa uopšte;
 - b. nastaviti sa kvalitetnim i efikasnim obavljanjem platnog prometa u zemlji, kako za postojeće, tako i za nove klijente CBCG;
 - c. usaglašavati regulatorni okvir platnog prometa sa novom regulativom Evropske unije i međunarodnim standardima i vršiti efikasnu kontrolu obavljanja platnog prometa u cilju obezbjeđenja pružanja platnih usluga u skladu sa pozitivnim propisima;
 - d. sprovoditi opreznu politiku izdavanja dozvola za rad platnog sistema i izdavanja odobrenja platnim institucijama i institucijama za elektronski novac;
 - e. unapređivati funkcionalni model prinudne naplate koju CBCG vrši u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju;
 - f. dalje razvijati i unapređivati funkciju nadgledanja platnih sistema primjenjujući načela: transparentnosti, primjene međunarodnih standarda, posjedovanja efektivnih ovlašćenja i resursa, konzistentnosti u primjeni standarda i saradnje sa drugim organima. U tom smislu, CBCG će poseban akcenat staviti na razvoj aktivnosti monitoringa - praćenja rada platnih sistema i implementaciju međunarodnih standarda - „Principa za infrastrukture finansijskog tržišta“;
 - g. nastaviti sa aktivnostima na unapređenju infrastrukture i komponenti informacionog sistema vezanih za platni sistem CBCG na rezervnoj lokaciji u cilju povećanja sigurnosti funkcionisanja platnog prometa.
- 4.** U cilju kvalitetnog upravljanja međunarodnim rezervama u ambijentu koji karakterišu negativne kamatne stope, kao i unapređivanja institucionalnih i

drugih preduslova vezanih za praćenje upravljanja međunarodnim rezervama, obezbjeđivanja potrebnih količina i apoenske strukture gotovog novca, kao i zaštite eura od falsifikovanja, CBCG će:

- a. nastaviti sa širenjem portfolija finansijskih instrumenata, a sredstva investirati u sigurne i likvidne instrumente, vodeći računa o profitabilnosti plasmana.
- b. permanentno pratiti situaciju na međunarodnom finansijskom tržištu i politiku ulaganja sredstava blagovremeno, kroz taktičku alokaciju, prilagođavati kretanjima na tom tržištu;
- c. u skladu sa poštovanjem principa likvidnosti i sigurnosti, angažovati na planu repozicioniranja postojećih finansijskih instrumenata u portfoliju i unapređivanju već usvojenih tehnika u upravljanju sredstvima i rizicima međunarodnih rezervi, a sa ciljem optimizacije rizika ulaganja i ostvarenog prinosa;
- d. sagledati mogućnosti investiranja sredstava u nove valute i finansijske instrumente polazeći prevashodno od principa sigurnosti i profitabilnosti radi unapređenja diverzifikacije ulaganja i eventualno većih prinosa;
- e. kontinuirano pratiti i analizirati finansijsku situaciju i rejting banaka, kako sadašnjih tako i potencijalnih partnera i blagovremeno usmjeravati sredstva prema onim subjektima koji obezbjeđuju veći stepen sigurnosti plasmana i istovremeno ostvarivanje većeg prihoda;
- f. u svojstvu fiskalnog agenta nastaviti rad na usavršavanju platforme za sporovođenje postupka aukcije državnih zapisa u cilju podizanja nivoa kvaliteta servisa;
- g. kvalitetno i efikasno obavljati poslove platnog prometa sa inostranstvom i konstantno raditi na daljem unapređenju kroz praćenje i implementaciju međunarodnih standarda i principa na kojima se zasniva funkcionisanje savremenih platnih sistema;
- h. konstantno unapređivati postojeće i uspostavljati nove korespondentske odnose sa stranim centralnim i poslovnim bankama i drugim međunarodnim finansijskim institucijama i organizacijama;
- i. permanentno pratiti stanje i kretanje gotovog novca u trezoru CBCG i banaka;
- j. na osnovu relevantnih pokazatelja, sagledavati potrebe za gotovim novcem i planirati optimalnu količinu i apoensku strukturu gotovog novca neophodnog za uredno i blagovremeno snabdijevanje klijenata CBCG;
- k. blagovremeno inicirati unošenje potrebnih količina i apoenske strukture novčanica i kovanog novca iz korespondentske banke u inostranstvu, odnosno iznošenje viška sredstava u korespondentsku banku u inostranstvu, kao i vršiti zamjenu pohabanih i oštećenih novčanica;
- l. na planu zaštite eura od falsifikovanja:
 - nastaviti saradnju sa inostranim subjektima angažovanim na planu zaštite eura od falsifikovanja, kroz stalnu razmjenu informacija, učešće na seminarima i treninzima;

- obezbijediti potrebnu infrastrukturu za potrebe rada nacionalnih centara na planu zaštite eura od falsifikovanja;
 - nastaviti saradnju sa Upravom policije i Državnim tužilaštvom, kroz unapređenje poslovne saradnje i pravovremene razmjene podataka, informacija i obezbjeđenja međusobne pomoći u sprečavanju falsifikovanja novca;
 - nastaviti saradnju sa svim rukovaocima gotovinom u Crnoj Gori, u cilju obezbjeđenja potpune primjene donešene regulative iz oblasti zaštite eura od falsifikovanja, usklađene sa pravnom tekovinom Evropske unije/Evropske centralne banke.
- 5.** U cilju nastavka aktivnog učešća CBCG u procesu pregovora za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji i ispunjavanja obaveza preuzetih kroz pregovaračka poglavlja i sa ciljem unapređenja saradnje sa međunarodnim finansijskim institucijama, CBCG će:
- a. nastaviti aktivnosti na usklađivanju regulative sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblastima kojima se uređuje poslovanje Centralne banke, bankarski sektor i pružanje drugih finansijskih usluga, iz nadležnosti CBCG. U tom pravcu će se:
- izvršiti izmjene i dopune određenih podzakonskih propisa iz nadležnosti CBCG, nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore;
 - pripremiti novi Zakon o bankama, koji će biti usklađen sa novim paketom propisa Evropske unije vezanim za kapitalne zahtjeve kreditnih institucija, čime će se omogućiti implementacija Bazela III, kojim se uvode novi standardi kapitala i likvidnosti usmjerenih ka jačanju kapitalne baze banaka;
 - izvršiti usklađivanje određenih podzakonskih propisa iz nadležnosti CBCG, nakon usvajanja novog zakona kojim će se urediti poslovanje banaka;
 - pripremiti novi zakon kojim će se objedinjeno urediti oblasti finansijskog lizinga, mikrokreditiranja, faktoringa i kreditno-garantnih poslova;
 - pripremiti novi zakon o sanaciji banaka, kojim će se urediti uslovi i metodi sanacije banaka od sistemskog značaja, a čija implementacija treba da obezbijedi uslove za održavanje stabilnosti finansijskog sistema i u slučajevima pojava problema kod značajnih banaka u sistemu, kao i izmjene i dopune Zakona o stečaju i likvidaciji banaka;
 - aktivno učestvovati u pripremi novog zakona kojim će se urediti dodatni nadzor finansijskih konglomerata;
 - aktivno učestvovati u pripremi izmjena i dopuna Zakona o Savjetu za finansijsku stabilnost;
 - aktivno učestvovati u pripremi izmjena Zakona o ličnom stečaju potrošača;
 - nastaviti aktivnosti na kreiranju sistema izvještavanja monetarno-finansijskih institucija kojim će se obezbijediti usklađenost monetarne i finansijske statistike u oblasti bilansne statistike i statistike kamatnih stopa;

- započeti aktivnosti na kreiranju sistema izvještavanja monetarno-finansijskih institucija i ostalih institucija za potrebe izrade finansijskih računa;
 - kreirati prateći sistem izvještavanja monetarno-finansijskih institucija, uključujući softversko rješenje, kojim bi bila obuhvaćena nova zakonska rješenja;
 - nastaviti sprovođenje pripreme faze za primjenu međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja IFRS 9 – Finansijski instrumenti, koja je planirana za 1. januar 2018. godine;
 - kroz „twinning program“ i druge oblike ekspertske pomoći saradivati sa odgovarajućim EU institucijama radi prilagođavanja domaće regulative i standarda onim koji se primjenjuju u Evropskoj uniji;
- b. na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji sa Evropskom bankarskom agencijom (EBA) i centralnim bankama u regionu raditi na daljem jačanju saradnje i razmjeni informacija sa ciljem boljeg sagledavanja potencijalnih rizika i njihovog uticaja na bankarski sistem;
 - c. nastaviti sa aktivnim učešćem u radnim i pregovaračkim strukturama za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlja iz djelokruga rada CBCG;
 - d. nastaviti aktivnosti na realizaciji obaveza definisanih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2017-2018. godine;
 - e. učestovati u koordinaciji i izradi Programa ekonomskih reformi za Crnu Goru koji se jednom godišnje dostavlja Evropskoj komisiji u cilju ocjene makroekonomske situacije i mjera strukturnih reformi;
 - f. nastaviti aktivnosti na jačanju institucionalnih i administrativnih kapaciteta s ciljem stvaranja uslova za buduće nesmetano funkcionisanje CBCG u okviru Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB) i Evropske centralne banke (ECB);
 - g. učestvovati u pripremi dokumentacije i implementaciji projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije;
 - h. unaprijediti postojeću i uspostaviti nove vidove saradnje sa predstavnicima centralnih banaka država članica Evropske unije, kao i sa predstavnicima ECB-a i drugih institucija Evropske unije, kroz planiranje tehničke pomoći i studijskih posjeta;
 - i. koordinirati komunikaciju i ispunjenje obaveza koje proističu iz članstva u Međunarodnom monetarnom fondu i uloge fiskalnog agenta države Crne Gore u toj međunarodnoj finansijskoj instituciji;
 - j. pratiti aktivnosti, koordinirati komunikaciju i razvijati saradnju sa Grupacijom Svjetske banke, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB) i drugim međunarodnim finansijskim organizacijama, posebno u oblastima od značaja za CBCG;

- k. pratiti ispunjenje preporuka iz Programa procjene finansijskog sektora za Crnu Goru, koji su 2015. godine sproveli eksperti Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke;
 - l. raditi na daljem afirmisanju CBCG na međunarodnom planu kroz razvijanje bilateralne saradnje sa međunarodnim i regionalnim finansijskim i drugim organizacijama, regulatornim tijelima i drugim centralnim bankama, kao i kroz organizovanje međunarodnih skupova i seminara, pripremu radnih i/ili studijskih posjeta i učešće visokih predstavnika CBCG na međunarodnim skupovima i konferencijama;
- 6.** U cilju unapređenja adekvatnosti strukture administrativnih kapaciteta za sprovođenje definisane politike, međunarodnih standarda i dobre poslovne prakse, kao i implementacije promjena uslovljenih procesom evropskih integracija i drugim promjenama u poslovnom okruženju, posvetiće se posebna pažnja daljem usavršavanju zaposlenih kroz:
- a. učešće zaposlenih na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu;
 - b. dalje obrazovanje zaposlenih radi sticanja viših akademskih zvanja i sertifikata za obavljanje pojedinih vrsta poslova;
 - c. organizovanje regionalnih i međunarodnih seminara, radionica i/ili konferencija na kojima će zaposleni biti u prilici da razmijene znanja i iskustva sa predstavnicima drugih srodnih institucija u relevantnim oblastima;
- 7.** U skladu sa najvišim standardima transparentnosti, CBCG će biti otvorena u svom radu, njegujući pristup dvosmjerne komunikacije u odnosima sa zaposlenima i zainteresovanom javnošću. U skladu sa društveno-odgovornim principima poslovanja, posebnu pažnju će posvetiti ciljnim grupama obuhvaćenim projektima finansijske edukacije i finansijske inkluzije. Sa tim ciljem, CBCG će:
- a. pravovremeno, jasno i pouzdano informisati domaću i međunarodnu javnost o svim aspektima poslovanja i ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih odgovornosti, na način koji je razumljiv najširoj javnosti;
 - b. podizati nivo ekonomskog znanja u društvu jačanjem informisanosti društva, ukazujući time na značaj finansijske stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema;
 - c. sprovoditi i promovisati projekte iz oblasti finansijske edukacije, dajući maksimalni doprinos finansijskom opismenjavanju najšire javnosti, odnosno jačanju znanja iz oblasti finansija i bankarstva, sa posebnim osvrtom na novinare, studente, djecu i omladinu;
 - d. koristiti saopštenja za javnost, konferencije za medije, redovne i povremene publikacije, intervju zaposlenih, internet stranicu CBCG, i dr.;
 - e. posebnu pažnju pokloniti informisanju zaposlenih.
- 8.** U cilju očuvanja, zaštite i zadržavanja istorijskog i kulturnog nasljeđa iz oblasti numizmatike u Crnoj Gori, CBCG će:

- a. sprovoditi aktivnosti na sakupljanju muzejskog materijala radi dopunjavanja numizmatičke zbirke, u prvom redu kolekcije crnogorskog novca perpera, kao i prikupljanje istorijske građe i dokumentacije vezano za izdavanje crnogorskog novca;
 - b. stručno prezentovati numizmatičku zbirku domaćoj i inostranoj javnosti;
 - c. promovisati Muzej novca, kao instituciju od kulturno-istorijskog značaja i instituciju od značaja za edukovanje javnosti i promovisanje uloge i značaja CBCG u finansijskom sistemu Crne Gore;
 - d. razvijati saradnju sa centralnim bankama, drugim muzejima, kulturnim, naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, sa ciljem unapređenja prakse u ovim poslovima.
- 9.** Kao podršku za realizaciju navedenih ciljeva u ostalim oblastima, CBCG će:
- a. raditi na unapređivanju informacionog sistema i obezbjeđivanju adekvatnog nivoa njegove raspoloživosti i sigurnosti, a naročito na unapređivanju ICT infrastrukture koja je namijenjena kao podrška za rad Platnom sistemu CBCG (RTGS i DNS), glavnom bankarskom sistemu (GBS), sistemu prinudne naplate (SPN), kao i ostalim sistemskim servisima internih i eksternih korisnika (SIS);
 - b. raditi na unapređivanju sistema za upravljanje operativnim rizikom u CBCG i njegovom usklađivanju sa okvirom koji važi u Evropskom sistemu centralnih banaka;
 - c. stalno unapređivati sistem za upravljanje bezbjednošću informacija u CBCG, u skladu sa standardom ISO/IEC 27001 i dobrom praksom iz ove oblasti;
 - d. nastaviti sa aktivnostima na uspostavljanju sistema za upravljanje kontinuitetom poslovanja u CBCG, u skladu sa standardom ISO 22301 i dobrom praksom iz ove oblasti.
- 10.** U svom poslovanju CBCG će se voditi principima društveno odgovorne institucije, kako prema zaposlenima, tako i prema društvu u cjelini i svoje poslovanje bazirati na univerzalnim principima zaštite ljudskih prava, prava iz oblasti rada, očuvanja životne sredine i borbi protiv korupcije. Takođe, u skladu sa društveno odgovornim principima poslovanja, davaće svoj doprinos finansijskom obrazovanju i inkluziji. U tom cilju, CBCG će:
- a. nastojati da u okviru svog poslovanja usvoji, promoviše i primjenjuje deset osnovnih načela u oblastima ljudskih prava, prava iz oblasti rada, zaštite životne sredine i borbi protiv korupcije koji su definisani u Globalnom sporazumu Ujedinjenih nacija;
 - b. sprovoditi i promovisati projekte iz oblasti finansijske edukacije kako bi dala maksimalni doprinos finansijskom opismenjavanju najšire javnosti, odnosno jačanju znanja iz oblasti finansija i bankarstva. Organizovaće radionice, seminare i predavanja iz oblasti istorije novca, bankarstva i centralnog bankarstva, štednje, zaštite potrošača bankarskih proizvoda, itd;

- c. nastaviti aktivnosti na promovisanju i podizanju nivoa ekonomskog znanja kroz učešće predstavnika CBCG kao gostujućih predavača u visokoškolskim institucijama; organizovanje i pružanje pomoći u istraživanjima iz oblasti ekonomskih nauka; nagrađivanje najboljih đaka, diplomiranih studenata, magistranata i doktoranata obrazovnih institucija;
- d. efikasnim korišćenjem resursa, implementacijom primjera dobre prakse i kreiranjem dobre atmosfere za rad, stvarati uslove za kvalitetnije ostvarivanje funkcija i realizaciju radnih procesa, bolju motivaciju i angažovanje zaposlenih i smanjenje troškova poslovanja;
- e. nastaviti da u skladu sa finansijskim mogućnostima, izdvaja dio svog prihoda radi uključivanja u humanitarne akcije i podršku razvoju kulturnih, istorijskih i drugih vrijednosti društva i doprinositi jačanju civilnog društva kroz javno učešće u brojnim društvenim i socijalnim aktivnostima.

11. Ove smjernice objavljuju se na internet stranici CBCG.

SAVJET CENTRALNE BANKE CRNE GORE

O. br. 0101-10524-4/2016
Podgorica, 25.11.2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
GUVERNER,
dr Radoje Žugić, s.r.